

Yellow Fever Scorecard

Trend of Coverage of Yellow Fever containing vaccine in Africa

Country	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AFRICA	66	65	62	64	59	58	63	64	60	61
Republic of Angola	36	21	48	43	24	28	45	45	30	31
Republic of Benin	69	70	63	63	64	70	71	71	67	71
Burkina Faso	87	88	88	88	49	47	85	85	85	85
Republic of Cameroon	80	83	77	70	68	62	58	56	57	54
Central African Republic	48	24	47	47	46	41	41	41	41	41
Republic of Chad	51	44	34	41	29	29	35	35	35	45
Republic of Congo	62	80	80	80	59	63	66	71	69	67
Republic of Côte d'Ivoire	73	61	52	54	62	68	73	70	64	65
Democratic Republic of Congo	63	54	56	64	56	62	65	65	63	56
Republic of Equatorial Guinea						2	53	53	53	53
Republic of Gabon	71	69	60	68	64	63	59	61	52	64
Republic of The Gambia	95	97	96	97	84	90	91	87	83	78
Republic of Ghana	88	87	92	88	88	86	91	92	88	94
Republic of Guinea	56	51	45	44	40	40	40	40	40	40
Republic of Guinea Bissau	75	75	53	75	80	72	80	79	71	63
Republic of Kenya	2	2	1	1	1	1	1	2	7	7
Republic of Liberia	78	73	54	56	64	72	70	65	49	49
Republic of Mali	63	60	59	64	68	66	66	66	58	66
Republic of Niger	73	75	79	84	76	82	78	83	67	80
Federal Republic of Nigeria	24	47	41	42	47	54	57	60	63	63
São Tomé and Príncipe	92	91								
Republic of Senegal	80	83	80	80	77	79	79	82	88	86
Republic of Sierra Leone	85	85	80	78	80	80	85	90	86	85
Republic of Togo	72	72	75	71	68	73	68	71	66	66

Source: WHO-UNICEF Estimate of National Immunization Coverage (WUENIC), 2021 revision.

- Coverage of Yellow Fever-containing vaccine, for countries at risk and where the vaccine has been included in the routine immunization schedule, has remained relative low in Africa for the past decade.
- Only the Republic of Ghana, Republic of The Gambia, Republic of Sierra Leone and São Tomé and Príncipe have in some years in the last decade achieved the vaccination target.
- Kenya introduced Yellow fever vaccine into RI schedule in ONLY 4 counties, so coverage not representing national coverage.

Disclaimer:

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Legend

Coverage Estimate (%)

- 0 - 80
- 80 - 90
- 90 - 99
- No data

Summary Notes:

